



---

republički zavod za urbanizam i projektovanje ad podgorica

**ANALIZA URBANISTIČKE PARCELE  
UP 151-ZONA 3, U ZAHVATU  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „GORNJI KALIMANJ“**

**Obrađivač:  
RZUP AD Podgorica**

***Mart 2025.***

## **ANALIZA URBANISTIČKE PARCELE UP 151-ZONA 3, U ZAHVATU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „GORNIJ KALIMANJ“**

*Opština: Tivat*

*KO: Tivat*

*Vlasništvo: Prva banka CG*

*Broj(evi) Lista Nepokretnosti: 3032*

*Katastarska(e) parcela(e): 3668/1*

Urbanistička parcela **UP 151-ZONA 3** se nalazi u naselju Kalimanj u Tivtu.  
Vazdušnom linijom je parcela udaljena 800 m od mora.

### **PRIKAZ LOKACIJA SA GEOPORTALA**



Predmet analize je urbanistička parcela UP Z3 151, u zahvatu DUP-a »GORNIJ KALIMANJ«, Opština Tivat.

Od dijela katastarske parcele 3668/1, površine cca 534 m<sup>2</sup> u vlasništvu Prve banke Crne Gore, dijela katastarske parcele 3171, površine cca 9 m<sup>2</sup>, u vlasništvu više fizičkih lica i dijela katastarske parcele 3544/1, površine 28 m<sup>2</sup>, u državnom vlasništvu, formirana je urbanistička parcela **UP Z3 151**.

Urbanistička parcela 151 koja se nalazi u planskoj zoni broj 3, se sa sjeverne strane graniči sa novoplaniranom saobraćajnicom, sa koje je planiran kolski prilaz parceli. Novoplanirana saobraćajnica, u Planu nazvana S-60, dijelom prelazi preko katastarskih parcela u vlasništvu Prve banke Crne Gore. Površina potrebna za realizaciju ove saobraćajnice, a koja je u vlasništvu Prve banke Crne Gore iznosi cca 400 m<sup>2</sup>.



Izvod iz planskog dokumenta-prilog-Namjena površina

površina kp u vlasništvu Prve banke Crne Gore na kojoj je planirana saobraćajnica

— Granica urbanističke parcele UP Z3-151

**Napomena:**

Za precizne informacije o površinama katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu potrebno je uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu.

Namjena urbanističke parcele je stanovanje malih gustina.

Na urbanističkoj parceli UP Z3 151 moguće je graditi objekat spratnosti P+1+Pk.  
Na jednoj urbanističkoj parceli može se graditi samo jedan stambeni objekat u okviru koga može biti organizovano najviše 4 stambene jedinice.

U prizemlju objekta se mogu naći djelatnosti koje svojim karakterom ne narušavaju integritet osnovne funkcije stanovanja, kao što su: trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge usluge, advokatske kancelarije i sl.  
Arhitekturu objekta treba prilagoditi tradicionalnim principima uz upotrebu lokalnih materijala.

Na parceli se mogu graditi pomoćni objekti koji su u funkciji korišcenja stambenog objekta (garaža, ostava i sl), a čiji kapacitet ulazi u obračun ukupnih kapaciteta na parceli. Udaljenost pomoćnog objekta od ivice parcele ne smije biti manja od 2,0 m. Rastojanje od granice parcele može biti i manje uz saglasnost vlasnika susjedne parcele, ali ne manje od 1 m.

Bazen u dvorištu stambenog objekta ne računa se u BGP.

#### Pravila za izgradnju objekata

- objekte graditi kao slobodnostojeće objekte na parceli.
- građevinska linija predstavlja *maksimalnu liniju* do koje se može postaviti objekat
- podrumske i suterenske etaže ulaze u obračun BGP, osim ako se koriste za garažiranje.
- minimalna udaljenost svakog dijela objekta od granice parcele je 2 m.
- planom definisana minimalna rastojanja od granice parcele i susjednog objekta mogu biti i manja uz saglasnost vlasnika susjedne parcele, ali ne manja od 1m.
- visina nazidka potkrovne etaže iznosi najviše **1.20 m** računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine.
- ukoliko se u potkrovnom prostoru dobije odgovarajuća visina može se organizovati galerijski prostor ali samo u funkciji donje etaže, a nikako kao nezavisna stambena površina.
- maksimalna visina objekata spratnosti je P+1+Pk je **11 m** računajući od najniže kote konačno uređenog i nivelišanog terena oko objekta do sljemenja krova

#### Parkiranje

- potreban broj parking mesta treba obezbjediti u okviru parcele, na otvorenom, u garaži u sklopu ili van objekta.


• kod objekata na nagnutom terenu, garaže se mogu graditi u sklopu uređenja dvorišta, u denivalaciji ispred objekta.

- Broj mesta za parkiranje vozila se određuje po principu:

stanovanje	1 PM za 1 stan
trgovine	1 PM na 60 m <sup>2</sup> BGP
ugostiteljski objekti	1 PM na sto sa 4 stolice

### Urbanistička parcela 151-zona 3

Katastarske parcele	Dijelovi kp 3668 /1, 3171, 3544/1
List nepokretnosti	3032
Vlasništvo kp 3668/1	Prva Banka Crne Gore
Vlasništvo kp 3171	Više fizičkih lica
Vlasništvo kp 3544/1	Crna Gora
Geoportal	



Granica katastarske parcele 3668/1

Izvod iz DUP-a "Gornji Kalmanj"-prilog:  
parcelacija



dio kp 3171 (cca 9 m<sup>2</sup> ), u vlasništvu više fizičkih lica, koja je potrebna za dokompletiranje UP Z3 151

dio kp 3544/1 (cca 28 m<sup>2</sup> ), u državnom vlasništvu, koja je potrebna za dokompletiranje UP Z3 151

Granica katastarske parcele 3668/1

Granica urbanističke parcele UP 151

Izvod iz DUP-a "Gornji Kalmanj"-prilog: namjena površina	
	 stanovanje male gustine   Granica katastarske parcele 3668/1 i 3667/1   Granica urbanističke parcele UP 151
Urbanistički parametri	
Broj urbanističke parcele (m <sup>2</sup> )	Z3 UP 151
Površina urbanističke parcele	571
Namjena	Stanovanje malih gustina (SMG)
Planirana spratnost parcele	P+1+Pk
BGP (m <sup>2</sup> ) ukupno	457
BGP (m <sup>2</sup> ) stanovanje	320
Max BGP (m <sup>2</sup> ) djelatnosti	137
Površina pod objektom (m <sup>2</sup> )	229
Indeks zauzetosti	0.4
Indeks izgrađenosti	0.8
Status objekta i moguće intervencije	planirani

Na dijelu urbanističke parcele može se graditi ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu, u zavisnosti od namjene, umanjuju za nedostajući dio urbanističke parcele i da je ispunjen uslov minimalne površine urbanističke parcele shodno planiranoj namjeni.